

Na osnovu člana 95 tačka 3 Ustava Crne Gore donosim

U K A Z

**O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA
ZAKONA O PROCJENI UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU**

Prolašavam **Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu**, koji je donijela Skupština Crne Gore 25. saziva, na trećoj sjednici prvog redovnog (proljećnjeg) zasijedanja u 2013. godini, dana 28. maja 2013. godine.

Broj: 01-1110/2
Podgorica, 04.06.2013.

PREDSJEDNIK CRNE GORE

Filip Vujanović



Na osnovu člana 82 stav 1 tačka 2 i člana 91 stav 2 Ustava Crne Gore, Skupština Crne Gore 25. saziva, na trećoj šednici prvog redovnog (proljećnjeg) zasijedanja u 2013. godini, dana 28. maja 2013. godine, donijela je

ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PROCJENI UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU

Član 1

U Zakonu o procjeni uticaja na životnu sredinu ("Službeni list RCG", broj 80/05 i "Službeni list Crne Gore", br. 40/10, 73/10 i 40/11) u članu 1 poslije riječi: "postupak ocjene" dodaje se riječ "elaborata".

Član 2

U članu 4 tačka 1 mijenja se i glasi:

„1) organ uprave nadležan za poslove zaštite životne sredine - za projekte za koje saglasnosti, odobrenja i dozvole izdaje drugi organ državne uprave;“.

Član 3

Član 6 mijenja se i glasi:

„Nosilac projekta za koji je obavezna procjena uticaja na životnu sredinu ili projekta za koji je donijeta odluka o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu ili odluka da nije potrebna procjena uticaja na životnu sredinu, ne može pristupiti izvođenju projekta bez saglasnosti nadležnog organa na elaborat o procjeni uticaja ili odluke da nije potrebna procjena uticaja na životnu sredinu“.

Član 4

U članu 7 poslije tačke 3 dodaje se nova tačka koja glasi:

„3a) **dozvola ili odobrenje za izvođenje projekta** je odluka nadležnog organa kojom se nosilac projekta ovlašćuje da realizuje projekat;“.

U tački 5 riječi: „evidentirane su kod organa državne uprave nadležnog za zaštitu životne sredine“, zamjenjuju se riječima: „registrovane su kod nadležnog organa“.

Član 5

U članu 10 poslije stava 2 dodaje se novi stav koji glasi:

„Dokumentacija iz stava 2 ovog člana podnosi se u pisanoj formi u tri primjerka i u elektronskom obliku“.

Dosadašnji stav 3 postaje stav 4.

Član 6

U članu 12 stav 1 riječ „pet“ zamjenjuje se riječju „tri“.

U stavu 3 riječ „sedam“ zamjenjuje se riječju „pet“.

Član 7

U članu 13 stav 1 riječ „sedam“ zamjenjuje se riječju „četiri“.

Poslije stava 2 dodaje se novi stav koji glasi:

„O odluci iz stava 1 ovog člana nadležni organ je dužan da obavijesti zainteresovane organe i organizacije i zainteresovanu javnost u roku od tri dana od dana donošenja odluke.“

Član 8

U članu 16 stav 3 riječi: „15 dana“ zamjenjuju se riječima: „10 dana“.

U stavu 4 riječ „sedam“ zamjenjuje se riječju „pet“.

U stavu 5 riječi: „15 dana od dana prijema predloga Komisije“ zamjenjuju se riječima: „pet dana od dana prijema obavještenja o predlogu Komisije“.

U stavu 6 riječi: „15 dana“ zamjenjuju se riječima: „osam dana“.

U stavu 8 riječ „pet“ zamjenjuje se riječju „tri“.

Član 9

Član 17 mijenja se i glasi:

„Zahtjev za davanje saglasnosti

Član 17

Zahtjev za davanje saglasnosti na elaborat nosilac projekta podnosi nadležnom organu.

Uz zahtjev iz stava 1 ovog člana nosilac projekta podnosi elaborat.

Elaborat iz stava 2 ovog člana podnosi se u pisanoj formi u tri primjerka i u elektronskom obliku.

Ako je nadležni organ u postupku odlučivanja o potrebi procjene uticaja donio odluku o potrebi izrade elaborata o procjeni uticaja, nosilac projekta je dužan da zahtjev za davanje saglasnosti na elaborat podnese nadležnom organu najkasnije u roku od dvije godine od dana prijema odluke o potrebi izrade elaborata.

Ako je nadležni organ odlučivao o obimu i sadržaju elaborata, nosilac projekta je dužan da zahtjev za davanje saglasnosti podnese nadležnom organu, najkasnije u roku od dvije godine od dana prijema konačne odluke o obimu i sadržaju elaborata.

Ako nosilac projekta iz stava 5 ovog člana podnese zahtjev za davanje saglasnosti po isteku propisanog roka, nadležni organ će odlučiti o podnijetom zahtjevu u zavisnosti od okolnosti svakog konkretnog slučaja.“

Član 10

U članu 18 stav 2 poslije riječi: „elaborat“ dodaju se riječi: „i saglasnost na elaborat“.

Član 11

U članu 19 stav 2 riječi: „može da povjerava izradu elaborata multidisciplinarnom timu sastavljenom“ zamjenjuju se riječima: „mora obrazovati multidisciplinarni tim za izradu elaborata koji je sastavljen“.

Član 12

U članu 21 stav 4 mijenja se i glasi:

„Članovi Komisije za procjenu uticaja ne mogu biti lica koja su učestvovala u izradi elaborata ili su osnivači ili zaposleni kod nosioca projekta ili kod pravnog lica ili preduzetnika koje je izradilo elaborat“.

Član 13

U članu 22 stav 1 mijenja se i glasi:

„Nadležni organ dostavlja Komisiji za procjenu uticaja elaborat u roku od dva dana od dana njenog obrazovanja, a izvještaj sa pregledom mišljenja i primjedbi sa javnog uvida i javne rasprave u roku od tri dana od dana održane javne rasprave“.

U stavu 2 poslije riječi „projekta“ dodaju se riječi „najviše dva puta“.

U stavu 5 riječi: „30 dana“ zamjenjuju se riječima „25 dana“.

Član 14

Član 26 mijenja se i glasi:

"Odluka o davanju saglasnosti na elaborat kao i odluka da nije potrebna procjena uticaja na životnu sredinu prestaje da važi ukoliko nosilac projekta ne pribavi dozvolu ili odobrenje za izvođenje projekta u roku od dvije godine od dana dostavljanja odluke o davanju saglasnosti ili odluke da nije potrebna procjena uticaja na životnu sredinu."

Član 15

U članu 27 na kraju stava 1 briše se tačka i dodaju riječi: „ili mjere koje su utvrđene odlukom da nije potrebna procjena uticaja.“

Stav 2 mijenja se i glasi:

„Za projekte za koje je izdata saglasnost na elaborat procjene uticaja na životnu sredinu ili donijeta odluka da nije potrebna procjena uticaja, nadležni organ utvrđuje da li su realizovane sve mjere predviđene elaboratom odnosno odlukom.“

U stavu 3 poslije riječi „elaboratom“ dodaju se riječi: „odnosno odlukom da nije potrebna procjena uticaja“.

Član 16

U članu 30 stav 1 riječi: „a najkasnije u rokovima za obavještanje svoje javnosti“ brišu se.

U st. 3 i 4 riječ „državne“, briše se.

Član 17

U članu 33 stav 2 mijenja se i glasi:

„Inspekcijski nadzor nad sprovođenjem ovog zakona vrši ekološka inspekcija, u skladu sa ovim zakonom i zakonom kojim se uređuje inspekcijski nadzor.“

U stavu 3 na kraju tačke 3 briše se tačka i dodaju riječi: „ili mjere koje su utvrđene odlukom da nije potrebna procjena uticaja na životnu sredinu“.

Član 18

Član 35 mijenja se i glasi:

"Novčanom kaznom od 2.000 eura do 40.000 eura kazniće se za prekršaj pravno lice, ako:

- 1) pristupi izvođenju projekta bez saglasnosti nadležnog organa na elaborat o procjeni uticaja ili odluke kojom se utvrđuje da nije potrebna procjena uticaja na životnu sredinu (član 6);
- 2) ne realizuje sve mjere predviđene elaboratom na koji je data saglasnost ili mjere koje su utvrđene odlukom da nije potrebna procjena uticaja (član 27 stav 1).

Za prekršaj iz stava 1 ovog člana kazniće se i odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom od 500 eura do 4.000 eura.

Za prekršaj iz stava 1 ovog člana kazniće se preduzetnik novčanom kaznom od 1.000 eura do 12.000 eura.

Za prekršaj iz stava 1 ovog člana učiniocu prekršaja može se izreći i zaštitna mjera zabrane vršenja djelatnosti, u trajanju od jednog mjeseca do jedne godine.“

Član 19

U članu 36 stav 1 uvodna rečenica mijenja se i glasi:

"Novčanom kaznom od 500 eura do 4.000 eura kazniće se za prekršaj odgovorno lice u organu uprave, organu državne uprave i organu lokalne uprave, ako:"

U stavu 1 tačka 3 mijenja se i glasi:

„3) ne utvrdi da li su realizovane sve mjere predviđene elaboratom odnosno odlukom za projekte za koje je izdata saglasnost na elaborat procjene uticaja na životnu sredinu ili donijeta odluka da nije potrebna procjena uticaja (član 27 stav 2); “

Član 20

Poslije člana 39 dodaje se novi član koji glasi:

„Član 39a

Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaje da važi član 155 Zakona o izmjenama i dopunama Zakona kojima su propisane novčane kazne za prekršaje („Službeni list CG“, broj 40/11)“.

Član 21


Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu Crne Gore".

Broj 27-1/12-1/7

EPA 57 XXV

Podgorica, 28. maj 2013. godine

SKUPŠTINA CRNE GORE 25. SAZIVA


PREĐEĐNIK
Ranko Krivokapić